

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	21. VII 2017 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-39/14-3
VEZA:	
EPA:	225 XX VI
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
 Broj: 07-2302
 Podgorica, 21. jula 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. jula 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O PRIJESTONICI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG”, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG”, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 i 42/15), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su SUZANA PRIBILOVIĆ, ministarka javne uprave i JADRANKA VUKČEVIĆ, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave.

PREDSJEDNIK
 Duško Marković, s. r.

ZAKON O PRIJESTONICI

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Prijestonica Cetinje (u daljem tekstu: Prijestonica) je istorijski i kulturni centar Crne Gore.

Član 2

U Prijestonici se, pored funkcija organa lokalne samouprave, vrše i pojedine najviše državne funkcije.

Član 3

Prijestonica obuhvata teritoriju utvrđenu zakonom kojim se uređuje teritorijalna organizacija Crne Gore.

Član 4

Zbog posebnog značaja koji Prijestonica ima za Crnu Goru, obezbeđuje se usklađenost vršenja poslova iz nadležnosti državnih organa i organa Prijestonice, i to posebno u odnosu na:

- stvaranje uslova za razvoj Prijestonice;
- predstavljanje i promovisanje Prijestonice;
- predstavljanje Prijestonice u poslovima međudržavne i međunarodne saradnje;
- organizovanje proslava državnog karaktera.

Član 5

Prijestonica i organi Prijestonice imaju pečat, u skladu sa zakonom.
Pored sadržine propisane zakonom, pečat sadrži i naziv Prijestonica.

Član 6

Prijestonica ima simbole u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Član 7

Na pitanja ostvarivanja lokalne samouprave u Prijestonici koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje lokalna samouprava.

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. POSEBNE ODREDBE

Član 9

U Prijestonici je rezidencija Predsjednika Crne Gore, kao i sjedište Ustavnog suda Crne Gore, ministarstva nadležnog za vanjske poslove i ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) može odrediti da sjedište pojedinih organa državne uprave i javnih ustanova čiji je ona osnivač bude u Prijestonici.

U Prijestonici su i sjedišta fakulteta Univerziteta Crne Gore iz oblasti umjetnosti (Muzička akademija, Fakultet likovnih umjetnosti i Fakultet dramskih umjetnosti), Istorijski institut Crne Gore i Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Član 10

U Prijestonici se održava prva sjednica redovnih zasjedanja Skupštine Crne Gore.

Član 11

Diplomatska, konzularna i druga strana predstavništva i međunarodne organizacije mogu imati sjedište u Prijestonici.

Član 12

Objekti od istorijskog i kulturnog značaja na teritoriji Prijestonice u kojima svoje poslove vrše državni organi koriste se na način i pod uslovima koje propisuje Vlada, po pribavljenom mišljenju Skupštine Prijestonice.

Objekti od istorijskog i kulturnog značaja u kojima svoje poslove vrše organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javne službe koje se finansiraju iz budžeta Prijestonice ili čiji je osnivač Prijestonica koriste se na način i pod uslovima koje propisuje Skupština Prijestonice.

Član 13

Licima koja imaju izuzetne zasluge za razvoj Prijestonice, kao i licima koja su svojim stvaralačkim ostvarenjima doprinijela ugledu i afirmaciji Prijestonice, Skupština Prijestonice može dodijeliti zvanje počasni građanin.

Uslovi, postupak i način dodjeljivanja zvanja počasni građanin uređuju se Statutom Prijestonice.

Član 14

Prijestonica ima praznike.

Praznici Prijestonice su Dan osnivanja i Dan oslobođenja Prijestonice.

Način obilježavanja praznika iz stava 2 ovog člana, utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine Prijestonice.

Član 15

Prijestonica ustanavljava javna priznanja za uspjehe koji doprinose razvoju i promovisanju interesa Prijestonice.

Javna priznanja Prijestonice su nagrada, povelja i medalja.

Javna priznanja se mogu dodjeljivati i strancima, prijateljskim gradovima i drugim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Uslovi, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja iz stava 2 ovog člana uređuju se Statutom Prijestonice.

III. ORGANIZACIJA PRIJESTONICE

Član 16

Organizacija i način rada organa Prijestonice uređuju se Statutom i drugim aktima Prijestonice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Član 17

Organi Prijestonice su Skupština Prijestonice i gradonačelnik Prijestonice.

Član 18

Skupština Prijestonice je predstavnički organ građana Prijestonice. Skupštinu Prijestonice čine odbornici izabrani u skladu sa zakonom.

Član 19

Predsjednika Skupštine Prijestonice bira Skupština Prijestonice iz reda odbornika.

Predsjednik Skupštine Prijestonice bira se većinom glasova ukupnog broja odbornika, u skladu sa zakonom.

Funkcija predsjednika Skupštine Prijestonice je profesionalna.

Mandat predsjednika Skupštine Prijestonice traje koliko i mandat Skupštine Prijestonice.

Predsjednik Skupštine Prijestonice može biti razriješen u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava.

Član 20

Skupština Prijestonice ima sekretara. Sekretara imenuje Skupština Prijestonice, na predlog predsjednika Skupštine Prijestonice, u skladu sa zakonom.

Član 21

Gradonačelnik Prijestonice je izvršni organ Prijestonice. Gradonačelnika bira Skupština, na period od četiri godine, većinom glasova ukupnog broja odbornika, u skladu sa zakonom.

Član 22

Pored poslova utvrđenih zakonom za predsjednika opštine, gradonačelnik Prijestonice vrši i sljedeće poslove:

- utvrđuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja Prijestonice;
- prati sprovodenje programa razvoja i rada javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Prijestonica;
- daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Prijestonica;
- utvrđuje predlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice iz člana 26 stav 1 alineja 1 ovog zakona;
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Prijestonice i drugim aktima.

Gradonačelnik Prijestonice može učestvovati u radu Vlade kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj Prijestonice.

Član 23

Gradonačelnik Prijestonice može imati jednog ili više zamjenika.

Zamjenika gradonačelnika Prijestonice imenuje i razrješava gradonačelnik Prijestonice, uz saglasnost Skupštine Prijestonice.

Zamjenik gradonačelnika Prijestonice zamjenjuje gradonačelnika Prijestonice u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da vrši funkciju i vrši druge poslove koje mu gradonačelnik Prijestonice povjeri.

Mandat zamjenika gradonačelnika Prijestonice traje koliko i mandat gradonačelnika Prijestonice.

Član 24

U cilju valorizacije kulturnih, duhovnih i ekonomskih vrijednosti Prijestonice u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država, a koje imaju sjedište u Prijestonici, Vlada imenuje jednog člana na predlog gradonačelnika Prijestonice.

IV. SENAT PRIJESTONICE

Član 25

Prijestonica ima Senat koji se konstituiše aktom Skupštine Prijestonice.

Senat Prijestonice čine:

- Predsjednik Crne Gore,
- potpredsjednik Skupštine Crne Gore,
- potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem,
- predsjednik Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti,
- rektor Univerziteta Crne Gore,
- ministar kulture,
- gradonačelnik Prijestonice.

Senatom Prijestonice predsjedava Predsjednik Crne Gore.

Član 26

Senat Prijestonice vrši sljedeće poslove:

- usvaja godišnji Program razvoja Prijestonice koji se finansira iz sredstava iz člana 30 stav 3, a u vezi stava 2 ovog zakona,;
- zauzima stavove, razmatra i daje predloge i mišljenja državnim organima i organima Prijestonice o pitanjima značajnim za ekonomski, kulturni i istorijski razvoj Prijestonice.

Član 27

Senat Prijestonice donosi poslovnik o radu, kojim se uređuju način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Senata.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Senata Prijestonice vrši sekretar koji se određuje aktom iz člana 25 stav 1 ovog zakona.

Član 28

Sredstva za rad Senata Prijestonice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

V. FINANSIRANJE PRIJESTONICE

Član 29

Na pitanja finansiranja Prijestonice primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave, osim odredaba koje se odnose na ujednačavanje finansiranja opština.

Član 30

Za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.

Sredstvima iz stava 1 ovog člana, u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, finansiraju se:

- projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mesta;
- razvojni projekti;
- infrastrukturni projekti;
- projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa;
- projekti za valorizaciju turističkih potencijala;
- projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;
- i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Sredstva iz stava 2 ovog člana planiraju se kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta.

Ako procijenjeni iznos kandidovanih projekata za kapitalni budžet, koji ispunjavaju uslove shodno aktu o izradi kapitalnog budžeta, ne dostiže projektovani iznos od 0,6% tekućeg budžeta, godišnjim zakonom o budžetu može se planirati i manji iznos sredstava.

Sredstva iz stava 1 ovog člana, u visini od 0,4% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore planiraju se godišnjim zakonom o budžetu na izdatku transfera opštinama kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija i opredjeljuju se Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti Prijestonice.

Član 31

Predlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice za narednu godinu, gradonačelnik Prijestonice dužan je da uz prethodno informisanje Skupštine Prijestonice, a nakon sprovedene javne rasprave, dostavi Senatu najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Godišnji Program razvoja Prijestonice Senat Prijestonice usvaja, najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32

Statut i opšti akti Prijestonice uskladiće se sa ovim zakonom, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33

Akt o konstituisanju Senata Prijestonice donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 34

Odredba člana 30 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Prijestonici („Službeni list CG”, broj 47/08).

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog Zakona sadržan je u članu 16 tač. 4 i 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom uređuje sistem lokalne samouprave i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu značaj i važnost Cetinja koje je imalo kroz crnogorsku istoriju, ukazana je potreba da se njegova statusna pozicija dodatno ojača. U cilju sagledavanja istorijskog, pravnog, sociološkog, kulturnog i nacionalnog položaja Prijestonice Cetinje urađena je Studija "Položaj Prijestonice Cetinje u sistemu lokalne samouprave u Crnoj Gori", koja je prepoznala određeni broj problema, koji su, posmatrano sa aspekta njihovog karaktera, podijeljeni u 4 grupe i to: na položaj Prijestonice Cetinje u normativnom dijelu sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori; poštovanje Prijestonice u institucionalnom smislu; nedovoljno predstavljanje i valorizacija crnogorskog kulturno-istorijskog, duhovnog i akademskog nasljeđa Prijestonice, kao i potrebe definisanja načina planiranja i finansiranja razvojnih programa Prijestonice.

U tom kontekstu pristupilo se izradi ovog zakona koji će doprinijeti kroz jasno definisanje državno-pravnog položaja Prijestonice, definisanje pravnog (funkcionalnog) statusa Prijestonice Cetinje, normativno redefinisanje strukture i uloge Senata Prijestonice, normativno jačanje uloge gradonačelnika Prijestonice, veći stepen decentralizacije poslova koji su od neposrednog interesa za gradane Cetinja i jačanje učešća predstavnika Prijestonice u organima upravljanja državnih javnih službi koje imaju svoje sjedište na Cetinju.

Budući da bi Prijestonicu trebalo tretirati sa posebnom pažnjom, obzirom da ona ima izuzetan značaj, ovim zakonom se redefiniše struktura i uloga Senata Prijestonice, kao i novi način finansiranja Prijestonice kroz Fond za razvoj Prijestonice, kojim će upravljati Senat Prijestonice, čime dobija jednu potpuno novu ulogu i status, kako u pogledu strukture i sastava tako i u pogledu nadležnosti.

Analizirajući istorijski aspekt, ali isto tako i trenutne kapacitete (smještajne, ljudske i druge) jednog broja institucija, preseljenje važnih državnih institucija jedna je od ključnih aktivnosti koje Prijestonici treba da povrate status i značaj kakav zасlužuje. Tako, predloženo je preseljenje sjedišta niza državnih organa i drugih institucija, čime će se dodatno ojačati uloga Prijestonice u sistemu Crne Gore. Pored Rezidencije Predsjednika Crne Gore, predloženim zakonom je planirano da sjedište Ustavnog suda Crne Gore bude u Prijestonici. Takođe, pored Ministarstva kulture čije sjedište je u Prijestonici, planirano je preseljenje i Ministarstva vanjskih poslova, za čije potrebe je već u završnoj fazi rekonstrukcija objekta na Cetinju (bivše Rusko poslanstvo). Tim prije jer je Cetinje istorijski i bio diplomatski centar Crne Gore, te mu se na ovaj način taj status i vraća. Zakonom je definisano i da Istoriski institut Crne Gore i Fakultet za crnogorski jezik i književnost budu na Cetinju, što mu nesumnjivo i pripada.

U cilju obezbjedenja finansijskih sredstava za razvojne aktivnosti Prijestonice, zakonom je predloženo formiranje fonda - Fonda za razvoj Prijestonice iz kojeg će se finansirati projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mesta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti,

projekti na očuvanju kulturno istorijskog nasleđa, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVНОМ TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje izvori međunarodnog prava sa kojima je neophodno usaglasiti odredbe ovog Zakona.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Osnovnim odredbama ovog zakona (čl. 1 do 10) uređuje se status Prijestonice kao istorijski, kulturni i centar Crne Gore u kojoj se, osim funkcija organa lokalne samouprave vrše i pojedine najviše državne funkcije. Na pitanja teritorije, organizacije rada, obavljanja poslova u Prijestonici, funkcionisanje organa Prijestonice, kao i na druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Prijestonice primjenjuje se Zakon o lokalnoj samoupravi, ukoliko ovim zakonom nije drukčije određeno. Prijestonica ima praznike – Dan osnivanja i dan oslobođenja Prijestonice.

Posebnim odredbama ovog zakona uređena su pitanja vezana za sjedište pojedinih državnih organa, organa državne uprave i javnih ustanova, pitanja korišćenja objekata od istorijskog i kulturnog značaja kao i diplomatsko - konzularna i druga strana predstavništva i međunarodne organizacije. Takođe, ovim poglavljem uređuje se da se licima koja imaju izuzetne zasluge za razvoj Prijestonice može dodijeliti zvanje počasnog građanina, kao i pitanja ustanovljavanja javnih priznanja.

Organi Prijestonice su Skupština i Gradonačelnik Prijestonice koji se biraju u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika.

Pored poslova utvrđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi, ovim zakonom Gradonačelnik Prijestonice obavlja i sljedeće poslove: utvrđuje smjernice za ostvarivanje planova i programa razvoja Prijestonice; prati sprovodenje programa razvoja i rada javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Prijestonica; daje saglasnost na akt kojim se utvrđuje broj i struktura zaposlenih u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač Prijestonica; utvrđuje predlog godišnjeg Programa razvoja Prijestonice koji se finansira iz sredstava u visini od 0.6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za razvoj Prijestonice; vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Prijestonice i drugim aktima. Takođe, predloženo je da Gradonačelnik Prijestonice može učestvovati u radu Vlade, kad se raspravlja o pitanjima koja su od interesa za razvoj Prijestonice. Nadalje, ovim zakonom propisano je da Gradonačelnik Prijestonice ima zamjenika kojeg on imenuje uz saglasnost Skupštine Prijestonice, kome mandat traje koliko i mandat Gradonačelniku.

U cilju valorizacije kulturnih i ekonomskih vrijednosti Prijestonice, ovom zakonom je predloženo da Vlada na prijedlog Gradonačelnika Prijestonice, imenuje jednog člana u organe upravljanja u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država, a koje imaju sjedište u Prijestonici.

Prijestonica ima Senat koji čine Predsjednik Crne Gore, Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, Predsjednik CANU-a, Rektor Univerziteta Crne Gore, Ministar kulture i Gradonačelnik Prijestonice.

Senat usvaja godišnji Program razvoja Prijestonice koji se finansira iz sredstava u visini od 0.6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za razvoj Prijestonice, zauzima stavove, razmatra i daje predloge i mišljenja državnim organima i organima Prijestonice o pitanjima značajnim za ekonomski, kulturni i istorijski razvoj Prijestonice. Sredstva za rad Senata obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

U cilju razvoja Prijestonice i poboljšanja finansijskih kapaciteta Prijestonice i u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za razvojne aktivnosti Prijestonice, zakonom je predloženo da se obezbjeđuju sredstva projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.

Prelaznim i završnim odredbama uređen je rok za usklađivanje Statuta i opštih akata Prijestonice, rok za konstituisanje Senata Prijestonice, te da će se odredbe zakona vezane za uspostavljenje Fonda za razvoj Prijestonice primjenjivati počev od 1. januara 2018-te godine, kao i stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za implementaciju ovog Zakona potrebna su finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i, 80/10, 39/11 i 25/12) smatramo da je predloženi zakon potrebitno donijeti po skraćenom postupku.

Kako je Predlogom zakona predviđeno obezbijedivanje finansijskih sredstava za razvoj Prijestonice, odnosno za realizaciju utvrđenih godišnjih Programa razvoja i pri činjenici da je gradonačelnik dužan da dostavi Senatu Predlog godišnjeg programa za razvoj Prijestonice za narednu godinu, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, u cilju blagovremenog planiranja i stvaranja svih preduslova za nesmetanu implementaciju Zakona, to je i neophodno donošenje ovog zakona po skraćenoj proceduri.

Takođe, imajući u vidu da je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", broj 20/14), odredbama člana 30, propisano je da se zahtjevi potrošačkih jedinica dostavljaju do kraja jula tekuće, za narednu fiskalnu godinu, to bi nedonošenje ovog Zakona po skraćenom postupku onemogućilo planiranje ovih sredstava za fiskalnu tekuću godinu.

Navedeno bi za posledicu imalo nemogućnost realizacije projekata i programa razvoja koji bi se finansirali iz predviđenih sredstava, kao što su projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjeseta, razvojni projekti, infrastrukturni projekti, projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa, projekti za valorizaciju turističkih potencijala, projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.



Crna Gora

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE

Naziv propisa	Zakon o Prijestonici	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	II. Javna uprava	2. Lokalna samouprava
Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje potpoglavlje	
	/ /	
Ključni termini - eurovok deskriptori		

Potpis

M.P. _____

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

		Identifikacioni broj Izjave MIU-IU/PZ/17/08
1. Naziv nacrtu/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku Predlog zakona o Prijestonici - na engleskom jeziku Proposal for the Law on the Old Royal Capital		
2. Podaci o izradivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo javne uprave	
- Sektor/odjeljek	Direktorat za lokalnu samoupravu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jadranka Vučković, telefon 067-672-155	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Senad Crnošavljanin, telefon 068-805-474 senad.crnovrsanin@miu.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo javne uprave	
4. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i približavanju između Evropske unije i njениh država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži određbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a		
	<input type="checkbox"/>	Ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjerenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a		
5. Vezu nacrtu/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje		
- Rok za donošenje propisa		
- Napomena	Donošenje Zakona o Prijestonici nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji	
6. Usklađenost nacrtu/predloga propisa s pravnim tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostelim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnim tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti		

<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu dinjenicu</p> <p>Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost</p> <p>8. Navesti pravne akte Savjeta Europe i ostale izvore međunarodnog prava koristeće pri izradi nacrt/a/predloga propisa</p> <p>Europska povelja o lokalnoj samoupravi Savjeta Europe The European Charter of Local Self-Government of the Council of Europe</p> <p>9. Navesti da li su navedeni izvor prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvor međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevoda dostavili u prilogu)</p> <p>Navedeni izvor prava preveden je na crnogorski jezik.</p> <p>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p> <p>Predlog zakona o Prijestonici nije preveden na engleski jezik.</p> <p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/a/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p> <p>U izradi Predloga zakona o Prijestonici nije bilo učešta konsultanata.</p> <p>Potpis / ovlašćeno lice obradivača propisa Potpis / ministar evropskih poslova</p>	
---	--

Prilog obrazca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/a/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/a/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/a/predloga propisa na Vladi			
(MUD-TU/PZ/17/08)	(MUD-U/PZ/17/08)			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	/			
3. Naziv nacrt/a/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku Predlog zakona o Prijestonici	Na engleskom jeziku Proposal for the Law on the Old Royal Capital			
4. Usklađenost nacrt/a/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/a/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/a/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

Crna Gora	
MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE	
Podgorica	
Prireditor	M.O. 19014
Odg. odj. / Odj. pred. / Razrednik	Vježbeni
OJ-01/17-3688/	



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodawstvo

Broj: 02-813
 Podgorica, 17. jula 2017. godine

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE,
- gospodi Suzani Pribilović, ministarki -

PODGORICA

Na **PREDLOG ZAKONA O PRIJESTONICI**, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamо primjedaba, budуći da su primјedbe i sugestije Sekretarijata date predstavnicima obrađivača u neposrednoj saradnji 12. jula 2017. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.



Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica
 Tel: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 01- 11481/2

Podgorica, 19. jul 2017. godine

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
-n/r ministarki, g-di Suzani Pribilović-

Poštovana gospodo Pribilović,

U vezi Vašeg akta broj 01-011/17-3687 od 12.07.2017. godine, kojim ste dostavili na mišljenje Predlog Zakona o Prijestonici, a nakon obavljenih konsultacija na sjednici Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem, obavještavamo Vas slijedeće:

Ministarstvo finansija predlaže da se član 30 Predloga Zakona o Prijestonici izmijeni tako da glasi:

"U cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za razvoj Prijestonice, formira se Fond za razvoj Prijestonice (u daljem tekstu: Fond).

Sredstva Fonda čini 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu, kao i donacije.

Iz sredstava Fonda u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore finansiraju se:

- projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mјesta;
- razvojni projekti;
- infrastrukturni projekti;
- projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasleđa;
- projekti za valorizaciju turističkih potencijala;
- projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;
- i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.

Sredstva Fonda iz stava 3 ovog člana se planiraju kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta. Ukoliko procijenjeni iznos kandidovanih projekata iz stava 3 ovog člana, koji ispunjavaju uslove shodno Odluci o izradi kapitalnog budžeta, ne dostiže projektovani iznos od 0,6% tekućeg budžeta, godišnjim zakonom o budžetu može se planirati i manji iznos sredstava Fonda za realizaciju projekata.

Sredstva Fonda u visini od 0,4% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore se planiraju godišnjim zakonom o budžetu na izdatku transfera opština kod ministarstva nadležnog za poslove finansija i opredjeljuju se Prijestonici za finansiranje izdataka za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti Prijestonice.

Odredbe Zakona o finansiranju lokalne samouprave koje se odnose na finansijsko izravnanje opština se ne primjenjuju na Prijestonicu.

S poštovanjem,





mep
MEP

MINISTAR
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
gospođa Suzana Pribilović
ministrica

Broj: 05/1 - 379/2
Podgorica, 17. VII. 2017.

Uvažena gospodo Pribilović,

Dopisom broj 01-011/17-3663 od 17. jula 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o Prijestonici s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno izjavom obradivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

S poštovanjem,

